



UDRUŽENJE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU CRNE GORE - NVO
ASSOCIATION OF GAMBLING PROVIDERS MONTENEGRO - NGO

Sjedište: Podgorica
PIB 02848767

Crna Gora Adresa: Rimski trg br. 50
Žiro račun: 520-5138-84 Hipotekarna banka

UDRUŽENJE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU CRNE GORE - NVO
ASSOCIATION OF GAMBLING PROVIDERS MONTENEGRO - NGO

Broj 113 **ZASTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE**
ŠUĆKO BAKOVIĆ
Podgorica 23. 9. 2014 god.

Predmet: Odgovor na akt br. 01-535/14 od 11. septembra 2014. godine

Dana 16. 9. 2014.g. kao podnosiocima pritužbe, tj. učesnicima u postupku dostavljen nam je Vaš dopis br. 01-535/14 od 11. 9. 2014.g. kojim ste, zapravo, odbacili naš zahtjev za izuzeće Zamjenice Zaštitnika za prava djeteta Nevenke Stanković kojoj ste, na osnovu odluke čiji broj i datum ne znamo i koji se uporno od nas kao učesnika u postupku skriva, dodijelili predmet po našoj pritužbi nakon što je Zamjenici Zaštitnika Marijani Laković krajem prošle godine istekao mandat. U dopisu ste nam naveli informacije koje su nam poznate, ali ne iz postupka po našoj pritužbi Zaštitniku kao državnom organu koji je nadležan za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Informacije koje ste nam dostavili dopisom od 11. 9. 2014.g. su nam poznate zahvaljujući Odboru za ljudska prava i slobode skupštine Crne Gore i postupku po našoj predstavi tom Odboru.

U Vašem dopisu ste naveli da "u konkretnom slučaju Zaštitnik nije utvrdio da postoje okolnosti koje dovode u sumnju nepristrasnost i neobjektivnost Zamjenice Zaštitnika u postupanju po Vašoj pritužbi". Iz tih navoda se može zaključiti da ste postupali po našem zahtjevu i naše navode provjeravali radi utvrđivanja nepristrasnosti i neobjektivnosti Zamjenice Zaštitnika u postupku po našoj pritužbi. Međutim, sa Vašim postupanjem po našem zahtjevu za izuzeće Zamjenice i naprijed navedenim navodom nikako ne korespondira Vaš navod da "Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore nije propisan institut "izuzeće". S pravom se postavlja pitanje: zašto ste onda postupali po našem zahtjevu za izuzeće?

Nije sporno da institut izuzeća službenog lica - u ovom slučaju Zamjenice Zaštitnika za prava djeteta kojoj ste odlukom, čiji broj i datum još uvijek ne znamo, povjerili naš predmet - ne postoji u Zakonu o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Ali, smatramo da ste prenebregli činjenjicu da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore **državni organ** koji ima obavezu da se, prilikom donošenja pravnih akata iz domena svoje nadležnosti pridržava odredaba Zakona o opštem upravnom postupku u kome je, složićemo se, propisan institut izuzeća službenog lica.

Dosadašnji tok postupka po našoj pritužbi koji se vodi na način da se nikada ne završi, kao i nepostupanje po našim zahtjevima, ukazuje na to da Vi u potpunosti ignorišete Zakon o opštem upravnom postupku. Da li to znači da se, kada donosite odluke iz čl. 42. Pravila o radu Zaštitnika ljudskih prava, ne pridržavate odredaba Zakona o opštem upravnom postupku? Da li to znači da su Pravila o radu Zaštitnika kao opšti pravni akt koji donosi Zaštitnik u takvim situacijama iznad Zakona o opštem upravnom postupku?

Smatramo da niste pravilno cijenili, ali ni odgovorili na sve navode iz našeg zahtjeva za izuzeće Zamjenice Zaštitnika Nevenke Stanković, a posebno one koji se tiču njenog skandaloznog (ne)postupanja u slučaju maloljetnog učenika Vojina Burića - sestrice Save Grbovića, jednog od podnosilaca ove pritužbe - do nedozvoljavanja uvida u spise učesnicima u postupku, nepostupanja i nepreduzimanja radnji shodno ovlašćenjima iz Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Pravila o radu Zaštitnika i vođenja postupka na način da se on nikada ne okonča samo zato što se akt diskriminacije nad nama dogodio u Skupštini Crne Gore koja vrši izbor Zaštitnika i Zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Kao žrtve diskriminacije i podnosioci pritužbe, postavljamo pitanje: kada će institucija Zaštitnika preduzeti radnje i primijeniti zakonska ovlašćenja na koja smo ukazali našim zahtjevima i urgencijama iz jula, avgusta i septembra 2014. godine? I, kada će se i kako završiti postupak po našoj pritužbi?

Dopisom ste nas obavijestili da ste se 4. 9. 2014.g. obratili Osnovnom sudu u Podgorici i zatražili da Vas obavijesti da li smo pred tim Sudom pokrenuli postupak i, ukoliko jesmo, u kojoj je fazi postupak? Ne sporimo pravo Zaštitnika da se obraća Sudu, ali konstatujemo da iz nekih razloga, a ne želimo da vjerujemo da je u pitanju strah za funkciju koju obavljate o trošku građana Crne Gore, od Suda tražite obavještenja nakon podnošenja naših zahtjeva i inicijativa.

Imajući u vidu dosadašnji tok postupka, kao i sadržaj spisa kojima raspolažemo u ovom predmetu, ne možemo da nađemo smislen odgovor na sljedeća pitanja:

1. Imajući u vidu navode iz Vašeg dopisa, tj. da starješina organa - odgovorno lice Skupštine Crne Gore ne postupa po zahtjevu i urgenciji Zaštitnika, zašto ne konstatujete da je riječ o ometanju rada Zaštitnika?

2. Zašto o evidentnom ometanju rada Zaštitnika od strane starješine organa - odgovornog lica Skupštine Crne Gore ne obavijestite javnost?

3. Zašto protiv starješine organa - odgovornog lica Skupštine Crne Gore ne pokrenete prekršajni postupak?

4. Zašto, kad već postoji ometanje rada Zaštitnika od strane starješine organa - odgovornog lica Skupštine Crne Gore ne zauzmete stav i mišljenje u skladu sa čl. 20. st. 4. Pravila o radu Zaštitnika ljudskih sloboda i prava?

Vjerujemo da ćete nam kao čovjek, pravnik, humanista i Zaštitnik ljudskih prava koji je položio zakletvu pomoći da nadjemo odgovore na na ova pitanja radi okončanja ovog postupka. Takodje, vjerujemo da ste shvatili da rad Zaštitnika u ovom predmetu ometa starješina organa - odgovorno lice Skupštine Crne Gore što navodi na konstataciju da je nad nama kao građanima izvršen akt diskriminacije u vrhovnom zakonodavnom tijelu.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i sadržaj naših ranijih podnesaka, od Vas kao Zaštitnika ne tražimo milost nego postupanje po zakonu i blagovremeno primjenjivanje zakonskih ovlašćenja kako bi se postupak po našoj pritužbi okončao u skladu sa Zakonom i zakletvom koju ste položili, ali i kako bi se ubuduće prema drugim građanima sprječavali ovakvi i slični akti diskriminacije u Skupštini Crne Gore i drugim državnim organima.

Posebno žalimo što ste se oglušili o naš zahtjev (od 11.9.2014) da nas primite i sa nama neposredno razgovarate o slučaju besprizorne diskriminacije prema istaknutim predstavnicima i članovima naših familija, odnosno o svim bitnim okolnostima i činjenicama povodom našeg slučaja, u interesu cjeline. Još jednom, žalimo zbog toga, ali nas to neće spriječiti da to učinimo pisanim putem i prezentujemo Vam jasne argumente i dokaze u prilog našim uvjerenjima.

Takođe, Vaše izbjegavanje da komunicirate sa nama kao strankama u postupku po našem slučaju neće umanjiti Vašu odgovornost u konkretnom predmetu.

Podnosioci pritužbe:

Udruženje priredjivača igara na sreću Crne Gore - UPIS

Sjedište: Rimski trg 50

Marko Piletić

Sava Grbović

Sandra Milić



Kont. tel: +382 20 414 519; fax: + 382 20 234 520

E-mail adress: priredjivaci@upisigre.me Web site: www.upisigre.me